☐

Irantxe hizkuntza

Irantxea (*manoki* ere deitua) irantxe edo manoki gizataldearen hizkuntza da, Brasilgo Mato Grosson mintzatua. Ez zaio senide genetikorik ezagutzen, eta, beraz, hizkuntza isolatutzat hartzen da.

2000. urtean, 250 lagun bizi ziren manoki herrian eta 76 myky herrian. Mykyak talde berezi bat dira, XX. mendean europarren sarraskiek barreiatutakoan sortua.

Kanpo estekak

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q3409301

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Irantxe_hizkuntza&oldid=7201200"(e)tik eskuratuta

To ɔar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu
  Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu

Beste hizkuntzak

Orriaren azken aldaketa: 25 azaroa 2019, 21:44.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.